


Grade 3



TERM 2









HL SEP








WORKSHEET

PACK



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>				






LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leebea. O nyaka leebea le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leebea le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leebea. Ke bona leebea le le šweu leebea le a fofa. Leebea le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leebea meetse ka ntle. Ngaka e bona leebea . Ngaka e duma leebea. Ngaka e rata nama ya leebea. Nama ya leebea e bose. Monna o nyaka leebea ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a noši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	---	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a noši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	---	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>				






LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>				






LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>				






LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a noši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	---	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	leeba	ngaka	lenyalo	monna	
		šweu	Kwagala	bea	meetse	
	BALA	Go nale lenyalo. Ke lenyalo la ngaka. Ke lenyalo la ngaka ya monna. Mosadi wa ngaka o nyaka leeba. O nyaka leeba le lešweu. O nyaka le go tšhofa paesekele. O nyaka go tšhofa paesekele ka lenyalo la gagwe. O bea paesekele e mpsha ka ntlong. Ke paesekele ya go phadima. Ke paesekele ya lenyalo. Ke paesekele ya lenyalo la ngaka. Ngaka e bea leeba le paesekele tša lenyalo ka ntlong.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke bona leeba. Ke bona leeba le le šweu leeba le a fofa. Leeba le a fofa ka gore le nyaka meetse. Mma o beela leeba meetse ka ntle. Ngaka e bona leeba . Ngaka e duma leeba. Ngaka e rata nama ya leeba. Nama ya leeba e bose. Monna o nyaka leeba ka lenyalo la gagwe. Bana ba nwa meetse. Ke meetse a noka. Ke meetse a mabose.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ngaka Ngwala potšišo ka: bea				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	

	BALA	Morwa wa waka o rwala dieta. Morwa wa ka o rwala dieta ge a tšhofa paesekele. Dieta tša morwa waka di a phadima. Dieta tša morwa waka di a phadima ka gore ke tše diswa. Morwedi waka le yena o apere dieta. Morwedi waka o a tšhofa. Morwedi waka o tšhofa paesekele a rwele dieta. Morwedi wa ka o tšhofa paesekele a rwele dieta tša go phadima.
	NGWALA	1. Morwa wa ka o rwele eng? Morwa wa ka o rwele _____. 2. O rwala dieta neng? O rwala dieta ge _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tšhofa Ngwala potšišo ka: morwa



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	fšega	hurt	fšegiša	lefšega	
	BALA	Buti ke lefšega. Ke lefšega ka gore ga a nyaka go tšhofa paesekele. Ke paesekele e mpsha. Ke paesekele ya go phadima. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti. Ke duma go tšhofa paesekele ya buti ye mpsha. Nna ga ke lefšega. Buti o fšegiša ke ge paesela e kitima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya go phadima. Nna ke rata go tšhofa paesekele ya buti ya go phadima.				
	NGWALA	1. Buti ke eng? Buti ke _____. 2. Ke paesekela e bjang? Ke paesekela ya _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phadima Ngwala potšišo ka: lefšega

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mpsha	tšhofa	Paesekele	phadima	ntšhetša
	BITŠA	morwa	morwedi	rweša	rwala	
		fšega	lefšega	fšegiša		

	BALA	<p>Bagwera ba Bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele. Bheki o be a swanetše go sepela a nnoši go ya sekolong, ka lebaka la gore bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele tša bona go ya sekolong. Gape Bheki o be a swanetše go bapala lepatlelong a le noši, ka gore morago ga sekolo, bagwera ba gagwe ka moka ba be ba tšhofa dipaesekele. Bheki o duma nkabe a na le paesekele . Bheki ke lefšega. O fšega go reila paesekele. O fšegiša ke lebelo la paesekele. O fšega gore e ka mo wiša</p>	
--	-------------	--	---




LABONE MOŠONGWANA

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bagwera ba Bheki ban ale eng? Bagwera ba Bheki ba nale _____.2. Bheki o duma eng? Bheki o duma _____.3. Bheki o fšega eng? Bheki o fšega _____.4. Bheki o fšegiša ke eng? O fšegiša ke _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. bagwera ba bheki ka moka ba be ba na le dipaesekele2. bheki ke lefšega3. o fšegiša ke lebelo la paesekele



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	mloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea koi2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa		segwagwa	
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa		segwagwa	
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Mothuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa		segwagwa	
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	mloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Mothuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	morwa	rwala	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša		
	BALA	Morwa wa mogale o rwala bora le mosebe. Morwa wa bogale o nyaka go thuntšha ka bora le mosebe. Morwa wa mogale o kgona go thuntšha ka bora le mosebe. Yena ga se lefšega. O nyaka go ba mothuntšhi wa maemo. O thuntšha ka mehla gore a tlwaele. Morwedi wa mogale le yena o nyaka go thuntšha. O nyaka go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Lefšega le a fšega. Le fšega ge le bona mogale. Le bona mogale a thuntšha. Le bona mogale a thuntšha ka bora le mosebe. Lefšega le duma go ba mothuntšhi. Lefšega le duma go ba mothuntšhi wa bora le mosebe. Le nyaka go ithuta go thuntšha. Le nyaka go ithuta go thuntšha ka bora le mosebe.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mogale Ngwala potšišo ka: rweša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa		boima	koloi	moloi

	BALA	Mothuntšhi ke mogale. Mothuntšhi ke mogale wa bora le mosebe. Mothuntšhi o nale koloi. Go reka koloi go boima. Monthuntšhi o boifa gore batho ba tla re ke moloi. Batho ba tlare ke moloi ka gore o thuntšha ka maatla a go makatša. Koloi ya mothuntšhi e kae? Koloi ya mothuntšhi e gona. Koloi ya mothuntšhi e boima. Bana ba kyaka go nalela koloi ya mothuntšhi.
	NGWALA	1. Mothuntšhi ke eng? Mothuntšhi ke _____. 2. Mothuntšhi ke mogale wa eng? Ke mogale wa _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mothuntšhi Ngwala potšišo ka: koloi



LABORARO MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	gwaba	mogwapa	segwagwa		
	BALA	Mogale o a thuntšha. Mogale o thuntšha segwagwa. Mogale o thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Go reng mogale a thuntšha segwagwa? Go reng mogale a thuntšha segwagwa ka bora le mosebe. Mogale o a gwaba. Mogale o a gwaba ka gore o nyaka go ba mothuntšhi wa go tuma. O ja mogwapa. O ja mogwapa gore a kgone go thuntšha.				
	NGWALA	1. Mogale o dira eng? Mogale o _____. 2. Mogale o thuntšha eng? Mogale o thuntšha _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mogwapa Ngwala potšišo ka: mosebe

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thuntšha	bora	mosebe	mogale	mothuntšhi
	BITŠA	boifa	mogwapa	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	boima		

	BALA	<p>Kgalekgale nageng ya China ya bogologolo, go be go dula moswa wa go thuntšha ka bora le mosebe. O be a tsebega nageng ka moka ka go kgona go thuntšha mesebe ka mokgwa o makatšago. Gohle mo a bego a sepela, o be a kwa masebo. O be a ekwa masebo a gore ga go na yo mokaone go swana le yena. O ile a tšea koloi. O be a nyaka motho yoo. Go be go le boima go amogela gore go nale motho yo mokaone go yena. O be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha. O rata gape le go thuntšha segwagwa.</p>	  
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Moswa wa go thuntšha o be dula kae? O be a dula _____.2. Mo a bego a sepela o be a ekwa eng? O be a ekwa _____.3. O ile a tšea eng? O ile a tšea _____.4. O rata gape le go thuntšha eng? O rata gape le go thuntšha _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a tšea kolo2. o be a rata go ja mogwapa pele a thuntšha3. o rata gape le go thuntšha segwagwa

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	<p>Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.</p>
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
	BALA	<p>Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	







	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>
--	-------------	--







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	boifa	boima	koloi	segwagwa	
		moloi	gwaba	mogwapa		
	BALA	Buti o rata selai. Buti o rata selai sa go gadikwa. Buti o rata selai sa go gadikwa le mogwapa. O rata mogwapa wa go oma kudu. Mogwapa wa go oma kudu o bose. Buti o namela koloi le tate gore ba ye go reka mogwapa. O bona segwagwa. O bona segwagwa ka moraleng. O bona mpšanyana. O bona mpšanyana ke moraleng. O boa segwagwa le mpšanyana ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Mma o a boifa. Mma o boifa eng? Mma o boifa segwagwa. Mma o dula ka koloing. Go reng mma a dula ka koloing? Mma o dula ka koloing ka gore o boifa segwagwa. Mma o ga mogwapa. Mma o ja mogwapa a dutše ka koloing. Buti o a gwaba. Buti o a gwaba ge a bona mma a eja mogwapa a dutše ka koloing.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gadikwa Ngwala potšišo ka: boifa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	bjala	bjetše	mabjang	bjoko	

	BALA	Nama e a gadikwa. Nama e gadikwa ke mma. Nama e gadikwa ke mma ka moraleng. Mma o bjetše dibjalo. Mma o bona mabjang. Mma o bona mabjang mo a bjetšego dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo. O nagana gore mpšanyana e jele dibjalo ka gore mpšanyana e a seleka. Mpšanyana e dutše ka moraleng. Mpšanyana e dutše ka moraleng ka gore e jele dibjalo.
	NGWALA	1. Nama e gadikwa ke mang? Nama e gadikwa ke _____. 2. Mma o bjetše eng? Mma o bjetše _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moraleng Ngwala potšišo ka: bjala

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpolediša	
		mpete				
	BALA	Ba mpitša ke le ka moraleng. Ba mpitša ke le ka moraleng ge ba fetša ba a mpetha. Ba mpethela gore ke a jele mogwapa. Ba mpethela gore ke jele mogwapa ebile ke a gwaba. Ke rata mogwapa wa go gadikwa. Ge ke sepela ka koloi ke ja mogwapa wa go gadikwa mo tseleng. Mpšanyana e jele mogwapa waka. Mpšanyana e a seleka.				
	NGWALA	1. Ba mpitša ke le kae? Ba mpitša ke le ka _____. 2. Ba mpethela eng? Ba mpethela gore _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mpšanyana Ngwala potšišo ka: mabjang

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	gadikwa	moraleng	mpšanyana	kgolomodumo	pontšho
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	

	BALA	<p>Ge Sibongile a boa gae go tšwa sekolong, o hweditše mmagwe a robetše a lwala. O be a robetše godimo ga mpete. Sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe. Sibongile o ile a nagana dilo ka moka tšeo mmagwe a mo diretšego ge a be a lwala. O ile a nagana gore mma o be a fela a mo direla selai sa go gadikwa. O ile a ya ka moraleng go direla mmagwe selai sa go gadikwa se se bose. O ile a tloša le mabjang ka serapaneng. Morago ga fao o ile a direla mma pontšho ye botse. E be e le pontšho ya kgolomodumo.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Sibongile o be a etšwa kae? O be a etšwa _____.2. O hweditše mmagwe a dira eng? O hweditše mmagwe a _____.3. O be a robetše godimo ga eng? O be a robetše godimo ga _____.4. O ile a direla mma eng? O ile a direla mma _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o hweditše mmagwe a robetše a lwala2. o be a robetše godimo ga mpete3. sibongile o be a nyaka go hlokomela mmagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	maksielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	maksielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	maksielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	maksielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	maksielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	maksielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	maksielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		

	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>	
--	-------------	--	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	mpona	mpitša	mpetha	mpete	
		bjala	bjetše	bjoko	mabjang	
	BALA	Ba mpitša ke bofelela lelente. Ba mpitša ke bofelela lelente le le botse phakeng. Ke rata go bofelela lelente le mabjang phakeng gore go be botse. Ge re nale meletlo re bofelela malente. Re bofelela malente gore go be botse. Ge ba mpona ba a mpitša. Ge ba mpona ba a mpitša gore ke tle ke bofelele lente.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Bana ba rata bohlagahlaga. Bana ba rata goya phakeng. Baa ba rata go ya phakeng ka gore ba rata bohlagahlaga. Mma o nyaka bana gore ba ba thuše go bjala. Bana ba tloša mabjang ge ba bjala. Bana ba šomiša bjoko. Ba kgona go lemoga gore ba swanetše go tloša bjang ge ba bjala.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: bjetše				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	lefsielo	mafsielo	lefsika		

	BALA	Bana ba a seleka. Bana ba bofelela lefsika sehlareng. Lefsika le a šikinyega. Lefsika le wela batho ge ba feta phakeng. Ge lefsika le wela batho, bana ba a sega. Mma ore bana batle le mafsielo. O mongwe ga a bone lefsielo. Bana ba šielana ka lefsielo le tee. Mma ore ba fsiele tlo ka moka. Bana ya phakeng ge ba feditše go fsiela.
	NGWALA	1. Bana ba dira eng? Bana ba a _____. 2. Bana ba bofelela eng? Baa ba bofelela _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bofelela Ngwala potšišo ka: lefsielo


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	myemyela	mpete	myemyelo	myemyetše	
	BALA	Ke a myemyela. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente. Ke myemyela ge ke bona bana ba bofelela lelente sehlareng. Molomo wa ka o tletše ka myemyelo. Lelente ke le lebotse. Bana ba go rata bohlagahla ba bofelela lelente le lefsika. Ba rata go bona gore go ka direga eng. Na go tla direga eng?				
	NGWALA	1. Go reng ke myemyela? Ke a myemyela _____. 2. Lelente ke le le bjang? Lelente ke le le _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lelente Ngwala potšišo ka: myemyela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bofelela	lelente	šikinyega	bohlagahlaga	phakeng
	BITŠA	fsiela	mafsielo	myemyela		
		lefsika	myemyetše	myemyelo		
	BALA	<p>Mafelelong matswalo a Carla a be a fihlile. Mogolle wa gagwe Candice o be a letile letšatši le. Candice le kokoagwe ba be ba kgethetše Carla paesekele ya go phadima e serolwane. Candice o be a fela pelo go ruta Carla go tšhofa paesekele ya gagwe. Ka morago ga matena, Koko o ile a dumelela Candice go tsenya paesekele ka ntlong. Ba ile ba bofelela lelente le legolo le leserolwane mo manakaneng. Ke moka, Candice a bitša Carla. Candice o be a fela pelo ya go bona myemyelo ya Carla ge a bona pasekele e mpsha-mpsha. O ile a ba a fsiela lebala gore paesekele ya gagwe e se tlole matšhila.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. E be ele matswalo a mang? E be ele matswalo a _____.2. Ba kgethetše Carla paesekele ye bjang? Ba kgethetše Carla paesekele ya _____.3. Ke ka lebaka la eng Candice a fela pelo? Candice o fela pelo go _____.4. Ba ile ba bofelela eng manakaneng a paesekele? Ba ile ba bofelela _____ manakaneng a paesekele.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mafelelong matswalo a carla a be a fihlile2. candice o be a letile letšatši le3. koko o ile a dumelela candice go tsenya paesekele ka ntlong



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke kolo.</p>
--	-------------	--







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke kolo.</p>
--	-------------	--







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebota. Moagi o aga lebota kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tla myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	
	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	

	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke kolo.</p>
--	-------------	--







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebota. Moagi o aga lebota kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke kolo.</p>
--	-------------	--







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	
	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>				







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Jojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke kolo.</p>
--	-------------	--







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebota. Moagi o aga lebota kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	lepatlelong	bomphenyašilo
	BITŠA	myemyetše	mpete	lefsika	myemyelo	
		myemyela	fsiela	mafsielo		
	BALA	Bomphenyašilo ba re tšeela mafsielo. Ke mafsielo a go fsiela ka moraleng. Re swanetše go fsiela ka moraleng pele re eya lepatlelong. Mma o tla senya sefahlego ge a kwa hwetša re se ra fsiela. Mma o tla myemyela ge a hwetša re feditše. Ke tšere sephetho sa gore re šomiša mašaša ka gore ga rena mafsielo.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Rena re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ge re le lepatlelong. Ke nyaka go tšea sephetho. Ke nyaka go tšea sephetho sa go botša batho ba bagolo gore re a tlhorišwa. Re tlhorišwa ke bomphenyašilo ka mehla. Ge ba re bona ba a myemyela. Ba tlala myemyelo ka gore ba swere mafsielo a rena a go fsiela ka moraleng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: fsiela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	betwa	gatwa	atwetwe	twaa!	
		retwa				

	BALA	Mma o a retwa. Mma o retwa ke matwetwe. Mma o retwa ke matwetwe ka mehla. Matwetwe ke a bona mma o a myemyela. Sefahlego sa matwetwe se dula se nale myemyelo ge a bona mma. Ke bona bomphenyašilo. Bomphenyašilo ba a bapala. Ba bapala lepatlelong. Ba bapala le rena lepatlelong.
	NGWALA	1. Mma o retwa ke mang? Mma o retwa ke _____. 2. Matwetwe ge a bona mma o dira eng? Matwetwe ge a bona mma o _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefahlego Ngwala potšišo ka: gatwa



LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moaparo	moagi	boagi	moaparong	
		moahlodi				
	BALA	Moagi o a aga. Moagi o aga lebotla. Moagi o aga lebotla kgauswi le lepatlelong. Moagi o apere moaparo wa go aga. Moaparo wa moagi o a makatša. Se se makatšago mo moaparong wa moagi ke gore go bonala diaparo tše digwe ka gare ga tšeo a di aperego. Bana ba boifa go bapala kgauswi le moagi. Koko a myemyela ge a boa seo.				
	NGWALA	1. Moagi o aga eng? Moagi o aga _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.				


LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: moagi Ngwala potšišo ka: moaparo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephetho	sefahlego	tlhorišwa	bomphenyašilo	lepatlelong
	BITŠA	moagi	moaparo	betwa	boagi	
		moahlodi	gatwa	retwa	matwetwe	







	BALA	<p>Tojo o be a swere bothata sekolong sa gagwe se seswa. Tojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa. O mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi. Mathapama a mangwe le a mangwe, ba be ba mo tshwenya ge a boela gae. Ba be ba mo fa maina e bile ba lahla dilo tša gagwe. Lehono Bruce, o mongwe wa bašemane ba bagologolo ba moaparo wo mobe sekolong, o ile a bethela digalase tša Tojo mabung. O ile a di topa gomme a di lahlela mmileng. Ke moka, ba tšhaba ba le gare ba sega. Digalase tša JoJo tša gatwa ke koi.</p>
--	-------------	---







LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a swere bothata sekolong se seswa? _____ o be a swere bothata sekolong se seswa.2. O mongwe ke morwa wa mang? O mongwe ke morwa wa _____.3. Bašemane ba be ba tshwenya Jojo neng? Ba be ba tshwenya Jojo _____.4. Ba lahletše digalase tša Jojo kae? Ba lahletše digalase tša Jojo _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jojo o be a swere bothata sekolong2. jojo o be a tlhorišwa ke sehlopa sa bašemane ba bagolo sekolong se seswa3. o mongwe wa bašemane bao ke morwa wa moagi



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebati.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka kolo. Ke boifa go namela kolo ya malome. Kolo ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	laola
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka kolo. Ke boifa go namela kolo ya malome. Kolo ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	laola
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	laola
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	laola
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebati.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng		kuane
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	laola
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	moaparong	
	BALA	Moahlodi o bolela le moagi. Moahlodi o lebeletše moaparo wa moagi. Moahlodi o palelwa ke go hlokomologa moaparo wa moagi. Go nale seo se sa mo fetišego gabotse moaparong wa moagi. Go tsenana matwetwe. Moahlodi o lebelela moaparo wa moagi le moaparo wa matwetwe. Moahlodi ga a tsebe gore a reng. O no šikinya magetla.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Matwetwe o a ntlhoriša. Matwetwe o gapeletša go retwa. O nyaka go retwa ke moahlodi le moagi. Moagi o a mo hlokomologa ka mehla ge a nyaka go retwa. Matwetwe ga a na boitshepo. Go reng a nyaka go retwa ka mehla? Moagi o no šikinya magetla a iphetela. A ka se kgone motho wa go nyaka go retwa ka mehla.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: magetla Ngwala potšišo ka: betwa				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	rua	bua	kuaneng	kuane	
		kua				

	BALA	Malome o dula kua polaseng. Ke motho wa go rata go rua. Malome o rata go apara kuane. Gra a rate go fišwa ke letšatši. Mo kuaneng ya malome go nale lefofa. Ke lefofa le legolo la nonyane. Ka nako yenngwe malome o sepela ka koloi. Ke boifa go namela koloi ya malome. Koloi ya malome e a kitima. Malome o reila ka boitshepo a išitše magetla godimo.
	NGWALA	1. Malome o dula kae? Malome o dula _____. 2. Malome o rata go apara eng? Malome o rata go apara _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: hlokomologa Ngwala potšišo ka: kua



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		laola				
	BALA	Sesi o tlola maoto. Sesi o tlola maoto ka makhura. Sesi ga a nyake maoto a paologa. Sesi o sepela ka boitshepo ka gore maoto a gagwe ga se a paologa. Ge batho ba mo dumediša o kgokološa mahlo. O sepela a išitše magetla godimo. Ge re sepela le sesi o re tlotša ka makhura maoto. Gra a nyaka le rena re paologa maoto.				
	NGWALA	1. Sesi o tlola maoto ka eng? Sesi o tlola maoto ka _____. 2. Sesi ga a nyake maoto a dira eng? Sesi ga a nyaka maoto a _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nthloriša Ngwala potšišo ka: kgaoga

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magetla	hlokomologa	ntlhoriša	kgokološa	boitshepo
	BITŠA	maoto	kgaoga	taolo	paologa	
		rua	bua	kua	kuane	

	BALA	<p>Go be go le bjang kua sekolong lehono?' gwa botšiša Timeo ge morwedi Eva a tsena ka lebatl.</p> <p>Eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane 'Go be go lokile,' a fetola a hloka lethabo.</p> <p>'Naa molato ke eng?' Timeo a botšiša.</p> <p>'Ka nako tše dingwe go na le ngwanenyana wa go ntlhoriša. O re ke nonne ebile maoto a ka a befile.</p> <p>'Theeletša mo,' Timeo a realo ka šedi e kgolo, 'Bomphenyašilo ba gohle. Ka nako, se o ka se dirago ke go ba hlokomologa. Leka go hwetša bagwera ba gago le batho ba go ba le botho o itulele le bona.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Morwedi wa Timeo ke mang? Morwedi wa Timeo ke _____.2. Eva o ile a hlobola eng? Eva o ile a hlobola _____.3. Na Eva o be a thabile? _____.4. Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba ba bjang? Timeo ore Eva a hwetše bagwera ba _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go be go le bjang kua sekolong lehono2. eva o ile a iša magetla godimo a hlobola kuane3. Naa molato ke eng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa





	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---


	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa





	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa





	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa





	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---


	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa





	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa





	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa



	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--



	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		

	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa





	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	paologa	
	BALA	Sesi o Ngwala pukutšatši. O Ngwala diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O nyaka go khutiša diphiri tša gage ka gare ga pukutšatši. O ngwadile le leeto la go ya kua ga malome. Malome o rile o tla bua nku ge a ka tla. Sesi ore o tla rekela malome kuane ge a eya ga malome. Sesi o tlotša bana maoto ka makhura. Ga a nyaka maoto a bona a paologa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o khutiša diphiri. O khutiša diphiri tša go rua. O rata go rua. Mathapeng a maabane re be re le kua ga motswala. Motswala o be a apere kuane ye botse. Ke kuane ya mebalabala. Ke kuane ye kgolo ye botse. E nale thapo ya go bofa. E nyaka gore o e hlokomele gore e seke ya kgaoga.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kuane Ngwala potšišo ka: maoto				




LABOBEDI MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	mogau	tau	lauma	ditau	
		lefaufau				

	BALA	Mma o re balela kanagelo. Mma o re balela kanegelo ya tau. Ke tau ya go makatša. Ke tau ya lefaufau. Ore ge tau ya lefaufau e kitima go a lauma. Ke duma go bona tau ya lefaufau. Mathapameng a mangwe le a mangwe ke lebelela godimo. Ke nagana gore nka bona tau ya lefaufau e kitima ebile go lauma.
--	-------------	---

	NGWALA	1. Mma o re balela eng? Mma o re balela _____. 2. Ke tau ye bjang? Ke tau ya _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: pukutšatši Ngwala potšišo ka: tau
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
---	--------------------------	------------	---------	---------	-------------	----------

	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	paologa





	BALA	Go buiwa seruiwa. Go buiwa seruiwa ga malome. Malome o nale diruiwa tše dintši. O khutiša tše dingwe ga motswala wa gagwe. Ga a nyaka ba di utswa. O di lebelela mathapameng a mangwe le mangwe. O Ngwala ka gare ga pukutšatši gore a seke a lebala. O bala diruiwa tša gagwe ka mehla.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Go buiwa eng? Go buiwa _____. 2. Malome o nale eng? Malome o nale _____.
--	---------------	--





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diphiri Ngwala potšišo ka: buiwa

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	pukutšatši	diphiri	khutiša	mathapameng	ditšhila
	BITŠA	seruiwa	buiwa	diruiwa	ditau	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	<p>Mandu o be a rata go ngwala. O be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a ngwala tše a di dirilego. Maabane o ngwadile ka diruiwa. Maloba o ngwadile ka ditau. Gape o be a ngwala diphiri tša gagwe. Go ngwala go be go mo thuša go ntšha dilo ka hlogong. Go be go mo thuša go iketla. Go be go mo thuša gore a ikwe a thabile.</p> 				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mandu o be a rata eng? O be a rata _____.2. Maabane o ngwadile ka eng? Maabane o ngwadile ka _____.3. Maloba o ngwadile ka eng? Maloba o ngwadile ka _____.4. Go ngwala go mo thuša go dira eng? Go Ngwala go mo thuša go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mandu o be a rata go ngwala2. o be a rata go ngwala ka pukutšatšing ya gagwe kudu3. maloba o ngwadile ka ditau

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditloropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditloropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditloropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditloropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditroropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditroropongkgolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoporopongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoporopongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoporopongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoporopongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditroropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditroropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditloropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditloropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditloropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditloropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	ditau	buiwa	diruiwa	seruiwa	
		tau	mogau	lauma		
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	mae	laetša	molaetša	kae	
		maeto				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae

LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		theoga				
	BALA	Buti o a beola. Buti o beola leoto. Buti o beola leoto seolong. Buti o beola leoto ge a fetša go theoga seolong. Buti o namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga. Buti o beola leoto pele a namela sefatanaga sa mabaibai. Buti o namela sefataaga ge a eya ditoropongkgolo. Maabane buti ore boditše gore o tlo namela sefatanaga sa mabaibai ge a eya ditoropongkgolo.				
	NGWALA	1. Buti o beola eng? Buti o beola _____. 2. Buti o beola leoto kae? Buti o beola leoto _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ditšidifatšing Ngwala potšišo ka: seolong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dillathekeng	sefatanaga	šireletšago	ditšidifatšing	ditoropongkgolo
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		mae	laetša	molaetša	kae	

	BALA	<p>Batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši. Re hlotše difatanaga, dikhomphutha le dillathekeng. Eupša e nngwe ya ditheknolotši tša go kgahliša kudu ke selo se sengwe se se lebegago se le bonolo:</p> <p>mongwaloLefelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa Sumer. Sumer e bile gona kua Iraq ya matsatši a lehono. Sumer e be e le e nngwe ya mafelo a lefase moo batho ba thomilego go dula ditoropokgolong. Batho ba kgona go re laetša mengwalo ya go fapana. Ba bangwe ba Ngwala ka leoto. Ba bangwe ba beola leoto seolong pele ba Ngwala. O ka Ngwala molaetša o mongwe le o mongwe ge o kgona go Ngwala.</p>	
--	-------------	---	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba hlotše eng? Batho ba hlotše _____.2. Theknolotši ya go kgahliša ke eng? Theknolotši ya go kgahliša ke _____.3. Batho ba thomile go Ngwala neng? Batho ba thomile go ngwala _____.4. Sumer e kae? Sumer e _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba hlotše mehutahuta ya theknolotši2. efelo le lengwe mo mongwalo o hlotšwego le bitšwa sumer3. ba bangwe ba ngwala ka leoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. John a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. John a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. John a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.


LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	leoto	beola	seolo	seolong	
		molaetša	laetša	mae	kae	
	BALA	Tate o rekile sefatanaga. Le rena o re reketše dillathekeng. Mma o re re swanetše go ya lebenkeleng la ditšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši. O nyaka go reka setšidifatši se sebotse. Re bone tau. Re bone tau. Re bone tau lešokeng. Re bone tau ye botse lešokeng. Ke rata ditau. Ke rata go bona ditau. O kare re ka ba le diruiwa tša ditau. Tate o re ga go kgonege gore re be le diruiwa tša tau.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ditoropongkgolo go bose. Batho ba ditoropongkgolo ba rata dilo tše di botse. Ba rata dillathekeng tša maemo. Ba rata difatanaga tša mabaibai. Ba rata go reka dijo tše di bose ba di bee ka ditšidifatšing. Ke rata go dula toropongkgolo. Ge o nyaka go bona diphoofolo tša lešoka o ka ya serapeng sa diphoofolo. Ge o nyaka go bona diruiwa o ka ya polaseng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ditoropongkgolo Ngwala potšišo ka: lauma				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	tshela	tshele	tshetše	tshelela	
		tshepo				

	BALA	Ke humane molaetša. Ke humane molaetša wa gore re swanetše go ya maeto. Re tla paka dijo tša go ya maeto. Nna ke tla rwala salate ya mae. Re tla e beya ka gare ga setšidifatši. Re sepela ka sefatanaga. Re sepela ka sefatanaga sa mabaibai. Ke nyaka go reka sellathekeng se se botse. Ke nyaka go ya maeto ka sellathekeng se se botse.
	NGWALA	1. Re tla paka eng ge re eya maeto? Re tla paka _____. 2. Re sepela ka eng? Re sepela ka _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefatanaga Ngwala potšišo ka: mae



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		mpshikela				
	BALA	Ke rata nama ya dipshio. Dipshio tša kgomo di bose kudu. Dipshio tša kgomo ga di tšee nako ge o di apea. Bana ba rata go šeba ka nama ya dipshio. Maabane re be re eja ka dipshio ebile re ipshina ka kanegelo. Re ipshinne kudu ka ge kanegelo e be e bolela ka dikgolomodumo. Nna ke rata dikgolomodumo kudu. Batho ba bantšhi bare digolomodumo di a tšhoša.				
	NGWALA	1. Ke rata nama ya eng? Ke rata nama ya _____. 2. Kanegelo e be e bolela ka eng? Kanegelo e be e bolela ka _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ngapa Ngwala potšišo ka: ipshina

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgolomodumo	roromela	utolla	tšhoša	ngapa
	BITŠA	ipshinne	dipshio	ipshina	pshio	
		tshela	tshele	tshetše	tshelela	

	BALA	<p>'John le Robert!' gwa bitša mmago John. 'Beang Nintendo yeo le robale gona bjale!'</p> <p>'Go lokile, eupša ke nyaka go fetša papadi ye!' gwa araba John.</p> <p>'Timang papadi yeo gona bjale!' gwa realo mmagwe. 'Le tla tšwela pele go bapala gosasa.'</p> <p>John a tšwelapele go bapala go fihla a kwa lešata la go se tlwaelege. Ngapa! Thula! Ngapa! Ngapa!</p> <p>John a dula gabotse mpeteng. O ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša. O ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe. O ile a kwa dipshio tša gagwe di eba bohloko. O ile a tshela ka lebelo.</p>	
--	-------------	--	--





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe John le Robert o rile ba dire eng? O rile ba _____.2. John o ile a kwa eng ge a bapala? John o ile a kwa _____.3. Go reng John a ile a tomola mahlo ka leswiswing? John o ile a tomola mahlo ka gore _____.4. Medumo e be e etšwa kae? Medumo e be e tšwa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. john a dula gabotse mpeteng2. o ile a tomola mahlo ka leswiswing a leka go bona gore ke eng se se dirago medumo ya go tšhoša3. o ile a lemoga gore medumo e be e tšwa ka rakeng ya gagwe

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1







	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p> 
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	pshio	dipshio	ipshina	ipshinne	
		tshela	tshelela	tshela	tshetše	
	BALA	Ngwagola re ile lebopong. Re be re ipshina Ka go rutha ka maphoto a lewatle. Re bone šaka. Re bone šaka ye kgolo. Mma ore leina le lengwe la šaka ke sebatahlapi. E kgona go phaphamala ka meetseng. Gape e kgona go go rutha e rwele selo mokotlong wa yona. Bare šaka ga ena dipshio. Ke ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang ya go hloka dipshio.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Batho ba go dula lebopong ba ipshina. Batho ba go dula lebopong la lewatle ba ipshina ka go rutha. Batho ba go kgona go rutha gabotse ke a ba duma. Ke duma ge ba phaphamala ka meetseng ge ba rutha. Ba bangwe bare ba kgona go rutha le dišaka. Ba bangwe ba kgona go namela maphoto a lewatle.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	rua	bua	moaparo		

	BALA	Moagi o a rutha. Moagi o rutha lebopong la lewatle. Moagi o namela maphoto. Moagi o apere moaparo wa go rutha. Moagi o kgona go rutha ka mokokotlo. Moagi o kgona le go phaphamala ka meetseng. Moagi o rata go rua. O rata go rua dinku le dipudi. Maabane o be a bua nku. Re ipshinne ka nama ya nku.
	NGWALA	1. Moagi o dira eng? Leeba le beela _____. 2. Moagi o apere eng? Moagi o apere _____.







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mokokotlong Ngwala potšišo ka: moaparo



LABORARO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		retwa				
	BALA	Maoto a matwetwe o dira eng? Matwetwe o tlola maoto ka makhura. Matwetwe o tlola maoto ka makhura gore a seke a paologa. Matwetwe ga a nyaka go gatwa maoto ge a tlotše ka makhura. Matwetwe o a rutha. Matwetwe o rutha ka lewatleng. Matwetwe o rutha godimo ga maphoto a lewatle. Matwetwe o kgona go phaphamala ka meetseng.				
	NGWALA	1. Matwetwe o dira eng? Matwetwe o _____. 2. Matwetwe ga a nyaka eng? Matwetwe ga a nyake _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: phaphamala Ngwala potšišo ka: maphoto

LABONE MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	lebopong	maphoto	mokokotlong	šaka	phaphamala
	BITŠA	maoto	paologa	matwetwe	gatwa	
		rua	bua	moagi	moaparo	

	BALA	<p>Kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris. Kanegelo e direga Monterey Bay, Califonia kua nageng ya United States. Mosong o mongwe wa kgodi ka Agostose, Todd o be a sepela lebopong le moagi. Ge a tsena ka meetseng a bona didolfini tše tshela tše dibotse di bapala ka gare ga maphoto. 'A pono e bohlokwa!' a nagana. A ema ka gannyane go di bogela. O be a duma go rua tolfeini.</p>	
--	-------------	---	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Setsebi sa go reila maphoto ke mang? Setsebi sa go reila maphoto ke _____.2. Kanegelo e direga kae? Kanegelo e direga _____.3. Todd o ile a bona di dolfini tše kae? Todd o ile a bona didolfini tše _____.4. Di dolfini di be di dira eng? Di dolfini di be di _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kanegelo ye e theilwe godimo ga kanegelo ya nnete ya setsebi sa go reila maphoto ka maoto se bitšwago Todd Endris2. todd o be a sepela lebopong le moagi3. a ema ka gannyane go di bogela